

**KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d.**

Tone Hrovata bb, 77230 Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina

Tel. +387 37 771-253, 771-654, Fax. +387 37 772-416

S.W.I.F.T. KINBBA22, e-mail: kibbanka@bih.net.ba, www.kib-banka.com.ba**A'VISTA ŠTEDNJA**

INFORMACIONI LIST

(u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Službene novine Federacije BiH 31/14 i Odluke o dodatnim elementima standardnog informacionog lista, Službene novine Federacije BiH 73/25)

Vrsta usluge:	A'vista štednja																								
Poslovno ime i adresa davaoca usluge:	Komercijalno-investiciona banka d.d. Tone Hrovata bb, 77230 Velika Kladuša																								
Iznos usluge, oznaka valute:	Polozi na a'vista štednju se mogu izvršiti u KM, EUR, USD i svim ostalim stranim valutama koje se mogu kupiti/prodati na mjenjačnicama Banke. Minimalan iznos uplate po ugovaranju a'vista štednje je 10,00 KM ili u stranoj valuti 5,00 EUR, a u ostalim stranim valutama KM protuvrijednosti u iznosu od 10,00 KM. Ovaj iznos održava se kao minimalni saldo na a'vista štednji tokom trajanja ugovora. Drugih ograničenja u pogledu iznosa depozita nema. Kod devizne a'vista štednje sa više različitih valuta, minimalan saldo održava se u samo jednoj valuti.																								
Uvjeti korištenja:	Sredstva na a'vista štednji formiraju se: uplatom gotovine od strane Deponenta ili lica ovlaštenog po a'vista štednji, te prijenosom sa drugih računa unutar Banke. Deponent se predstavlja štednom knjižicom i ličnim dokumentom na osnovu kojih slobodno raspolaže sredstvima a'vista štednje kod Banke, do visine raspoloživih sredstava a'vista štednje.																								
Trajanje ugovora:	Nema roka trajanja ugovora.																								
Visina i promjenjivost nominalne kamatne stope (NKS):	Banka ne obračunava kamatu na sredstva a'vista štednje građana.																								
Troškovi održavanja računa i druge naknade:	Prema važećoj Tarifi naknada za bankarske usluge korisnicima: <table><tr><th>Vrsta naknade</th><th>Visina naknade</th></tr><tr><td>Otvaranje a'vista štednih uloga u domicilnoj i stranoj valuti uz izdavanje štedne knjižice</td><td>Bez naknade</td></tr><tr><td>Uplata efektivne na a'vista štedne uloge u KM i stranoj valuti</td><td>Bez naknade</td></tr><tr><td>Raspored sredstava na KM a'vista štedne uloge (štedni račun po viđenju) po osnovu priliva sa druge Banke i sa drugih računa unutar Banke.</td><td>Bez naknade</td></tr><tr><td>Isplata efektivne sa a'vista štednih uloga u KM i stranim valutama, kada se isplate vrše u valuti zaduženja</td><td>Bez naknade</td></tr><tr><td>Isplata efektivne sa deviznih a'vista uloga (sve strane valute osim EUR-a) u domicilnoj KM valuti</td><td>Bez naknade + % za konverziju</td></tr><tr><td>Isplata efektivne sa deviznih a'vista štednih uloga deponiranih minimum 1 (jedan) mjesec sa valutom zaduženja EUR, a isplatna valuta KM</td><td>Bez naknade + 0,30% za konverziju, min. 1,00 KM</td></tr><tr><td>Isplata efektivne sa deviznih a'vista štednih uloga sa valutom zaduženja EUR deponiranih manje od 1 (jedan) mjesec, a isplatna valuta KM</td><td>Bez naknade + % za konverziju</td></tr><tr><td>Prijenos sredstava sa a'vista štednih uloga klijenta (štednih računa po viđenju) - na vlastite oročene štedne uloge u istoj valuti, unutar Banke - na drugi vlastiti račun u istoj valuti, unutar Banke - na račun drugog klijenta fizičkog lica u istoj valuti, unutar Banke - na transakcijski račun pravnog lica unutar Banke, u KM valuti </td><td>Bez naknade Bez naknade 2,00 KM po transakciji 2,00 KM po transakciji</td></tr><tr><td>Izdavanje potvrda po depozitnim računima, na zahtjev vlasnika</td><td>5,00 KM</td></tr><tr><td>Zamjena štedne knjižice na zahtjev vlasnika - oštećena, pocijepana, pohabana - istrošena (u potpunosti ispisana prometima) </td><td>5,00 KM Bez naknade</td></tr><tr><td>Zatvaranje a'vista štednje</td><td>Bez naknade</td></tr></table> Tarifa naknada za bankarske usluge korisnicima je promjenljiva, a može se promijeniti jednom kvartalno kao rezultat analize vrsta i visine propisanih naknada koje provodi Banka u skladu sa poslovnom politikom Banke uslovljene ekonomskom opravdanošću poslovanja. Banka neće promijeniti naknade za usluge čija je naplata zabranjena Zakonom, a naplata naknada za isplatu gotovine u valuti štednje i zatvaranje računa a'vista štednje je zabranjena Zakonom. Ako se na osnovu provedene analize Tarife naknada Banke, naknade po zaključenom ugovoru promijene i/ili dopune, tako izmijenjena Tarifa naknada se primjenjuje na zaključeni ugovor bez obaveze zaključivanja aneksa na Ugovor, uz prethodno obavještenje vlasniku računa, najkasnije 15 (petnaest) dana prije početka njihove primjene. Ukoliko, vlasnik a'vista štednje ne prihvati izmjene naknada, u tom slučaju je u obavezi da u roku od 8 (osam) dana pismeno obavijesti Banku o svom neslaganju. Ako vlasnik a'vista štednje u ostavljenom roku obavijesti Banku o svom neslaganju, smatrat će se da je podnesen zahtjev za raskid ugovora sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana u kojem Banka neće naplatiti nikakve dodatne troškove vlasniku štednje.	Vrsta naknade	Visina naknade	Otvaranje a'vista štednih uloga u domicilnoj i stranoj valuti uz izdavanje štedne knjižice	Bez naknade	Uplata efektivne na a'vista štedne uloge u KM i stranoj valuti	Bez naknade	Raspored sredstava na KM a'vista štedne uloge (štedni račun po viđenju) po osnovu priliva sa druge Banke i sa drugih računa unutar Banke.	Bez naknade	Isplata efektivne sa a'vista štednih uloga u KM i stranim valutama, kada se isplate vrše u valuti zaduženja	Bez naknade	Isplata efektivne sa deviznih a'vista uloga (sve strane valute osim EUR-a) u domicilnoj KM valuti	Bez naknade + % za konverziju	Isplata efektivne sa deviznih a'vista štednih uloga deponiranih minimum 1 (jedan) mjesec sa valutom zaduženja EUR, a isplatna valuta KM	Bez naknade + 0,30% za konverziju, min. 1,00 KM	Isplata efektivne sa deviznih a'vista štednih uloga sa valutom zaduženja EUR deponiranih manje od 1 (jedan) mjesec, a isplatna valuta KM	Bez naknade + % za konverziju	Prijenos sredstava sa a'vista štednih uloga klijenta (štednih računa po viđenju) - na vlastite oročene štedne uloge u istoj valuti, unutar Banke - na drugi vlastiti račun u istoj valuti, unutar Banke - na račun drugog klijenta fizičkog lica u istoj valuti, unutar Banke - na transakcijski račun pravnog lica unutar Banke, u KM valuti	Bez naknade Bez naknade 2,00 KM po transakciji 2,00 KM po transakciji	Izdavanje potvrda po depozitnim računima, na zahtjev vlasnika	5,00 KM	Zamjena štedne knjižice na zahtjev vlasnika - oštećena, pocijepana, pohabana - istrošena (u potpunosti ispisana prometima)	5,00 KM Bez naknade	Zatvaranje a'vista štednje	Bez naknade
Vrsta naknade	Visina naknade																								
Otvaranje a'vista štednih uloga u domicilnoj i stranoj valuti uz izdavanje štedne knjižice	Bez naknade																								
Uplata efektivne na a'vista štedne uloge u KM i stranoj valuti	Bez naknade																								
Raspored sredstava na KM a'vista štedne uloge (štedni račun po viđenju) po osnovu priliva sa druge Banke i sa drugih računa unutar Banke.	Bez naknade																								
Isplata efektivne sa a'vista štednih uloga u KM i stranim valutama, kada se isplate vrše u valuti zaduženja	Bez naknade																								
Isplata efektivne sa deviznih a'vista uloga (sve strane valute osim EUR-a) u domicilnoj KM valuti	Bez naknade + % za konverziju																								
Isplata efektivne sa deviznih a'vista štednih uloga deponiranih minimum 1 (jedan) mjesec sa valutom zaduženja EUR, a isplatna valuta KM	Bez naknade + 0,30% za konverziju, min. 1,00 KM																								
Isplata efektivne sa deviznih a'vista štednih uloga sa valutom zaduženja EUR deponiranih manje od 1 (jedan) mjesec, a isplatna valuta KM	Bez naknade + % za konverziju																								
Prijenos sredstava sa a'vista štednih uloga klijenta (štednih računa po viđenju) - na vlastite oročene štedne uloge u istoj valuti, unutar Banke - na drugi vlastiti račun u istoj valuti, unutar Banke - na račun drugog klijenta fizičkog lica u istoj valuti, unutar Banke - na transakcijski račun pravnog lica unutar Banke, u KM valuti	Bez naknade Bez naknade 2,00 KM po transakciji 2,00 KM po transakciji																								
Izdavanje potvrda po depozitnim računima, na zahtjev vlasnika	5,00 KM																								
Zamjena štedne knjižice na zahtjev vlasnika - oštećena, pocijepana, pohabana - istrošena (u potpunosti ispisana prometima)	5,00 KM Bez naknade																								
Zatvaranje a'vista štednje	Bez naknade																								
Neaktivan račun/a'vista štednja	Neaktivnom a'vista štednjom se smatra se a'vista štednja na kojoj nije bilo aktivnosti deponiranja ili povlačenja sredstava, urađenih ili zadanih od strane vlasnika, zakonskog zastupnika ili drugog ovlaštenog lica u periodu od 12 mjeseci od datuma zadnje aktivnosti, izuzev a'vista štednje koja je u pravnom postupku (naplata prisilnim putem ili blokada). Neaktivna a'vista štednja se ponovo aktivira radnjama Deponenta/ovlaštenog lica ili po njegovu nalogu, koje imaju za posljedicu deponovanje ili povlačenje sredstava sa računa. U slučaju aktiviranja računa Banka provodi ponovnu provjeru identiteta Deponenta koji je u obavezi dostaviti identifikacijsku dokumentaciju, kao da se a'vista štednja tek otvara.																								

Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom:	Nema obaveze zaključivanja ugovora o sporednim uslugama.
Obaveza korištenja notarskih usluga prilikom zaključivanja ugovora:	Ne.
Nacrt ugovora:	Na zahtjev korisnika (deponenta) Banka će istome izdati besplatnu kopiju nacрта ugovora izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uvjeti za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu.
Period važenje uslova iz informacionog lista:	15 dana od dana preuzimanja ponude/standardnog informacionog lista
Iznos osiguranog depozita:	U skladu sa Zakonom o osiguranju depozita u bankama BiH, najveći iznos depozita koji osigurava Agencija za osiguranje depozita BiH iznosi 70.000,00 KM, zajedno sa obračunatom kamatom, a navedeni iznos uključuje sve depozite Deponenata u Banci, izuzev ako se u skladu sa članom 6. istog Zakona depoziti ne isključuju iz osiguranja. Isključeni su depoziti za koje je odlukom suda utvrđeno da su stečeni protuzakonitim radnjama i koji nisu predmet dalje žalbe; depoziti koji se drže na računima čiji naziv nije transparentan u smislu vlasništva ili nenominirani depoziti; depoziti koji se čuvaju u sefovima banaka; depoziti koji se čuvaju u posebnom aranžmanu sa bankom, osim namjenskih depozita; depoziti drugih domaćih ili stranih banaka koje drže u svoje ime i svoj račun; depoziti domaćih ili stranih vladinih organa; depoziti domaćih i stranih osiguravajućih društava; depoziti domaćih i stranih organa za kolektivna ulaganja; depoziti domaćih i stranih penzionih fondova koji se ne smatraju vladinim organima; depoziti lica u posebnom odnosu sa bankom kako je definirano entitetskim zakonima o bankama; depoziti kompanija iste grupe kao i banka članica, depoziti koje je deponent stekao od iste banke članice prema stopama ili drugim finansijskim ustupcima koji su mogli doprinijeti ugrožavanju finansijskog stanja banke članice; depoziti preduzeća koja mogu biti isključena iz pokrivanja osiguranja nekim posebnim zakonom ili vladinim uputstvom; depoziti mikrokreditnih organizacija.
Pravo na prigovor:	U slučaju primjedbi na postupanje Banke, korisnik (deponent) ima pravo podnijeti prigovor u pisanom i/ili elektronskom obliku na adresu sjedišta banke ili službenu e-mail adresu banke kibbanka@bih.net.ba, na koji prigovor će Banka odgovoriti u roku od 30 dana od dana prijema prigovora. Ukoliko Banka ne odgovori u navedenom roku ili korisnik nije zadovoljan odgovorom, korisnik ima pravo da u naredna 3 mjeseca uputi prigovor Ombudsmenu u Agenciji za bankarstvo FBiH, na adresu Zmaja od Bosne 47b, 71 000 Sarajevo.
Raspolaganje:	Ukoliko je korisnik maloljetno lice, pored uslova koji se standardno primjenjuju na raspolaganje sredstvima, neophodno je da maloljetno lice bude propisano zastupano od strane ovlaštenog lica.

Informacioni list primio/la:

Ime i prezime: _____

Potpis: _____

Datum uručenja: _____

Uposlenik banke: _____